

U skladu sa članom 24. stav 1. i stav 3. i članom 25. 1. i 2. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik BiH", br. 63/10; dalje u tekstu: ZKOP),

**Ugovorne strane:**

1. **Udruženje «AIS» Asocijacija izvođača i svirača**, (Jošanička 14, 71320 Vogošća) koje zastupa predsjednik Upravnog odbora Udruženja Almir Ajanović (dalje u tekstu: KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA)

i

2. **Radiotelevizija Bosne i Hercegovine** (ul. Bulevar Meše Selimovića broj 12, 71000 Sarajevo), koju zastupa generalni direktor Belmin Karamehmedović (dalje u tekstu: KORISNIK), dana 19.06.2023. godine u Sarajevu zaključili su

**KOLEKTIVNI UGOVOR  
O KORIŠTENJU IZVEDBI MUZIČKIH DJELA EMITOVANJEM SA SNIMKA  
IZDATOG NA NOSAČU ZVUKA  
Broj: 01-05-2023**

Uzimajući u obzir:

- da je «AIS» KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA kojoj je Institut za intelektualno vlasništvo BiH u skladu sa članom 11. ZKOP-a i članom 18. Pravilnika o načinu i formi ispunjavanja uslova za davanje dozvole pravnim licima za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava («Sl. glasnik BiH» br. 44/11) dana 08.05.2015. godine izdao dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava izvođača muzičkih djela;
- da «AIS» okuplja reprezentativan broj izvođača muzičkih djela u Bosni i Hercegovini i zastupa prava izvođača muzičkih djela;
- da je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine KORISNIK izvođačkih prava na muzičkim djelima shodno članu 24. stav 1, 2 i 3 ZKOP;
- da je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine kao javni servis u skladu s čl. 24, st. 3. i Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 25/16) kategorija korisnika, koji jedini obavlja predmetnu djelatnost i da se shodno, s njima zaključen ugovor smatra KOLEKTIVNIM UGOVOROM
- da je KORISNIK izvršio uvid u repertoar KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE; ugovore koje je KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA zaključila sa izvođačima muzičkih djela/drugim nosiocima izvođačkih prava na muzičkim djelima i strukovnim organizacijama izvođača muzičkih djela; bilateralne ugovore koje je KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA zaključila sa kolektivnim organizacijama u domenu ostvarivanja izvođačkih prava na muzičkim djelima u inostranstvu; drugu dokumentaciju kojom KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA dokazuje svoje djelovanje u skladu sa ZKOP;
- da je KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA na osnovu člana 25. stav 1. ZKOP-a objavila poziv za zaključenje KOLEKTIVNOG UGOVORA dana 10.03.2023. godine u "Sl. gl. BiH" br. 16;
- pregovori za zaključenje kolektivnog ugovora su započeli 11.04.2023. godine i okončani potpisivanjem ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA, te se isti ima primjenjivati od 30.04.2023. godine

**I. DEFINICIJE POJMOVA**

**Član 1.**

U svrhu primjene i tumačenja ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA dole navedeni pojmovi će imati slijedeće značenje:

**KOLEKTIVNI UGOVOR:** Ugovor zaključen između KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE i KORISNIKA nakon obavljenih pregovora, kojim se utvrđuje tarifa, osnovica za njen obračun i primjenu, uslovi za korištenje izvedbi muzičkih djela iz repertoara KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE putem emitovanja sa snimka, okolnosti korištenja zbog kojih se visina određene naknade prema tarifi uvećava, smanjuje ili oprašta, te rok i način naplate naknade.

**KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA:** «AIS»

**KORISNIK:** Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

**IZVOĐAČI:** Pjevači, muzičari, plesači i druga lica koja pjevanjem, sviranjem ili interpretiranjem na drugi način izvode muzička djela.

**SNIMAK:** Izvedba muzičkog djela, koja je zvučno fiksirana na nosač zvuka na analogni ili digitalni način, audio ili drugom tehnikom/ili kombinacijom tih tehnika, s kojeg se one mogu slušati, reproducirati ili saopštavati javnosti.

**EMITOVANJE:** Saopštavanja javnosti izvedbi muzičkih djela sa snimka pomoću radijskih ili televizijskih programskih signala namijenjenih za javni prijem, bežičnim prijenosom (uključujući satelit) ili žičanim prijenosom, odnosno žičanim prijenosom (uključujući kablovski ili mikrotalasni sistem).

**REPERTOAR:** Izvedbe domaćih i stranih izvođača muzičkih djela snimljene na nosače zvuka, koje na teritoriji Bosne i Hercegovine štiti KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA.

**TARIFA:** dio KOLEKTIVNOG UGOVORA kojim se određuje visina i način izračunavanja naknade, koju korisnik treba da plati KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI za korištenje izvedbi muzičkih djela putem emitovanja sa snimka iz repertoara KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE.

## **II. PREDMET UGOVORA**

### **Član 2.**

(1) KOLEKTIVNIM UGOVOROM se uređuju:

- a) tarifa, osnovica za obračun i način primjene tarife,
- b) uslovi za korištenje izvedbi muzičkih djela iz repertoara KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE putem emitovanja sa snimka,
- c) okolnosti korištenja zbog kojih se visina određene naknade prema tarifi uvećava, smanjuje ili oprašta,
- d) rok i način naplate naknade za korištenje izvedbi muzičkih djela putem emitovanja sa snimka.

### **Član 3.**

KOLEKTIVNIM UGOVOROM se KORISNIKU daje dozvola za korištenje izvedbi muzičkih djela iz repertoara KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE putem emitovanja sa snimka i pod uslovom poštovanja imovinskih i moralnih prava muzičkih izvođača utvrđenih u Zakonu o autorskom i srodnim pravima (dalje u tekstu: ZASP), ZKOP-a i svih obaveza iz ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA.

### **Član 4.**

Predmet ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA su izvedbe muzičkih djela domaćih i stranih muzičkih izvođača, bez obzira na žanr kojem pripadaju, a koje čine zaštićeni repertoar KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji se koriste putem emitovanja sa snimka.

## **III. REPERTOAR**

### **Član 5.**

(1) Repertoar KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE na koji se odnosi ovaj KOLEKTIVNI UGOVOR obuhvata izvedbe domaćih i stranih izvođača muzičkih djela snimljene na nosače zvuka, koje na teritoriji Bosne i Hercegovine štiti KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA i koje obuhvataju naročito:

- izvedbe muzičko-scenskih djela u cjelini i odlomcima (opere, operete, baleti, koreoratorij, razne vrste igrokaza i sl.) bez obzira na njihovo trajanje;

- izvedbe muzičkih nescenskih djela u cjelini i odlomcima (oratorijumi, kantate, svi oblici duhovne muzike, djela orkestralne, simfonijske, kamerne, solističke, horske, zabavne, pop – rok, jazz, elektronske, dječije, narodne muzike i sl.);
  - naručene i nenaručene izvedbe muzičkih djela korištene u dramskim djelima, bilo da su korištene kao pratnja ili ilustracija, ili da su uklopljene u sam dramski tekst;
  - naručene ili nenaručene izvedbe muzičkih djela korištene u dramskim emisijama kao pratnja ili ilustracija ili kao samostalna izvedba;
  - naručene ili nenaručene izvedbe muzičkih djela korištene u svim vrstama audiovizuelnih djela, koja se emituju putem radija, televizije ;
  - nescenske izvedbe muzičkih djela koja se dramsko-scenski ili koreografski prikazuju na RTV (koncertna i radio izvođenja) bez obzira na trajanje;
  - naručene ili nenaručene izvedbe muzičkih djela za muzičko-književne emisije (muzičke priče, recitali i sl), te humorističke, reportažne i slične emisije;
  - naručene ili nenaručene izvedbe muzičkih djela korištene kao ilustrativne i prateće izvedbe za špice, pauze, slajdove, telope, reklame, intermece i sl.
- (2) KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA će KORISNIKU na pismeni zahtjev omogućiti uvid u svoj repertoar i saopštiti mu sve potrebne podatke o uslovima pod kojim ostvaruje prava izvođača muzičkih djela.

#### **Član 6.**

(1) KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA se obavezuje da će u slučaju eventualnog spora između KORISNIKA i trećih pravnih i fizičkih lica zbog emitovanja izvedbi muzičkih djela iz člana 5 stupiti u sudski ili drugi postupak kao umještač ili zainteresovano lice i preuzeti materijalnu i bilo koju drugu odgovornost za korisnika, ukoliko je KORISNIK postupao u skladu sa ovim ugovorom i stečena prava koristio na zakonit i savjestan način.

#### **Član 7.**

- (1) KOLEKTIVNIM UGOVOROM nije obuhvaćeno pravo emitovanja sa snimka izvedbi muzičkih djela snimljenih na nosače zvuka za koja je KORISNIK direktno pribavio ovo pravo od muzičkih izvođača.
- (2) Ako je izvođač po osnovu ugovora sa KOLEKTIVNOM ORGANIZACIJOM na nju prenio ostvarivanje svojih izvođačkih prava, izvođač prema čl. 9, st. 4 ZKOP ne može izvođačka prava ostvarivati individualno i samostalno zaključivati ugovore sa korisnicima, već te ugovore može zaključivati samo KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA.
- (3) Izvođač koji je član KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE ne može prema čl. 17 ZKOP iz kolektivnog ostvarivanja prava izuzeti svoje pojedine izvedbe niti pojedine oblike korištenja te izvedbe, osim ako je drugačije predviđenu u ugovoru između izvođača i KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE.
- (4) KORISNIK je dužan KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI dostaviti kopiju svakog ugovora kojim domaći ili inostrani muzički izvođač individualno prenosi na KORISNIKA pravo emitovanja i saopštavanje javnosti jedne ili više svojih izvedbi sa snimka na nosaču zvuka u cjelini ili odlomcima.
- (5) Ukoliko u suprotnosti sa odredbama st. 2 i 3 ovog člana KORISNIK zaključi individualni ugovor sa muzičkim izvođačem/muzičkim izvođačima, smatraće se da taj ugovor nije valjan i da tim ugovorom nisu pribavljena izvođačkih prava na muzičkim djelima i utvrđena naknada.

### **IV. PRAVA I OBAVEZE KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE**

#### **Član 8.**

(1) Pretpostavlja se shodno čl. 18 st. 1 ZKOP da je KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ovlaštena da na teritoriji Bosne i Hercegovine kolektivno ostvaruje prava svih izvođača muzičkih djela i djeluje za njihov račun.

(2) KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA dužna je pravovremeno obavijestiti KORISNIKA o održavanju sjednica skupštine i drugih organa i omogućiti ovlaštenim predstavnicima KORISNIKA da prisustvuju sjednicama.

## V. POLAZNI OSNOV ZA ODREĐIVANJE PRIMJERENE TARIFE

### Član 9.

(1) Osnov za određivanje primjerene tarife za emitovanje izvedbi muzičkih djela sa snimka je neto prihod KORISNIKA (NPK) ostvaren od sponzorstva muzičkih emisija (PSME) i od redovnog oglašavanja u marketing prostoru korisnika (PROM) u skladu sa članom 23. stav 4. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.

(2) Sponzorstvo je učešće fizičkog ili pravnog lica, koje nije uključeno u aktivnosti emitiranja ili u proizvodnju audiovizuelnih djela, u direktnom ili indirektnom finansiranju programa, u svrhu promocije njihovog imena, zaštitnog znaka, djelatnosti ili dostignuća

(3) Oglašavanje u marketing prostoru je svaki plaćeni, slično nadoknađeni ili samopromotivni javni oglas, uključujući sponzoriranje, u svrhu promocije, prodaje, kupovine ili iznajmljivanja proizvoda ili usluga, promocije ideje ili cilja, ili uzrokovanja nekog drugog željenog efekta od strane oglašivača ili same RTV ili radio stanice (korisnika);

(4) NPK od PSME i PROM predstavlja bruto prihod KORISNIKA (BPK) ostvaren od sponzorstva muzičkih emisija i po osnovu prodaje marketing prostora za oglašavanje umanjen za PDV.

(5) U NPK ne spadaju sljedeće stavke:

- Prihodi od sponzorisavanja istraživačkog novinarstva (PIN), koji su prihodi ostvareni od sponzora programa istraživačkog novinarstva koji nema muzičkog sadržaja.

- Prihodi od informativnih emisija (PIE), koji su prihodi ostvareni od sponzora emisija vijesti i ostalih informativnih emisija.

- Prihodi od vremenske prognoze (PVP), koji su prihodi ostvareni od sponzora vremenske prognoze.

- Prihodi od sportskih emisija (PSE), koji su prihodi ostvareni od sponzora sportskih emisija (kladionice, sponzori sportskih vijesti, utakmica i sl.).

- Prihodi od obrazovnih i edukativnih emisija (POE) koji su prihodi ostvareni od sponzora emisija obrazovnog i edukativnog sadržaja i karaktera, posebno dječijih emisija edukativnog karaktera, edukativnog programa o manjinama i ekologiji. Ova stavka se ne odnosi na obrazovne i edukativne emisije iz domena muzike i muzičkog obrazovanja.

- Prihodi od sponzorstva nemuzičkih dijelova programa (PSNP) kao što su npr. prihodi od sponzora servisnih informacija bez muzičkog sadržaja (informacije o nestancima vode i el. energije, infrastrukturnim radovima, obustavama saobraćaja, uređenju i očuvanju okoliša i sl.), prihodi od sponzora lokalnih sadržaja i manifestacija bez muzičkog sadržaja (sajmovi i sl.) i sl.

- Prihodi od donacija (PD), su prihodi ostvareni primanjem bespovratnih sredstava od stranih ili domaćih pravnih ili fizičkih lica u novcu, opremi, materijalima ili pravima, bez zahtijevanja protuusluge.

### Član 10.

(1) U svrhu obračuna naknade, KORISNIK je dužan dostaviti KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI podatke o neto prihodima iz člana 9. stav 1. ovog Ugovora u formi ovjerenog i potpisanog Izvoda iz brutto bilansa sa razdvojenim osnovama za sticanje prihoda od sponzorstva muzičkih emisija (PSME) i prihoda po osnovu prodaje marketing prostora za oglašavanje (PROM) do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Korisnik je obavezan u toku tekuće godine plaćati mjesečno paušalnu naknadu na prosječno mjesečno ostvareni prihod u prethodnoj godini.

Na osnovu konačnog obračuna prihoda po navedenim osnovama u tekućoj godini utvrditi će se razlika za plaćanje prema tarifi iz člana 11. stav 2.

(2) KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA se obavezuje da će podatke iz ovog člana stečene u svrhu obračuna naknade koristiti samo u te svrhe i čuvati kao poslovnu tajnu.

## **VI. TARIFA, OSNOVICA ZA OBRAČUN I NAČIN PRIMJENE TARIFE**

### **Član 11.**

(1) KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ovim KOLEKTIVNIM UGOVOROM garantuje KORISNIKU da njegovim potpisivanjem i ispunjavanjem obaveza iz tog ugovora regulišu sve obaveze po osnovu korištenja izvedbi muzičkih djela emitovanjem sa snimka iz repertoara KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE.

(2) Visina naknade koju korisnik plaća za korištenje izvođačkih prava na muzičkim djelima emitovanjem iznosi 0,6 % prihoda ostvarenog od sponzorstva muzičkih emisija (PSME) i prihoda ostvarenog po osnovu redovnog marketing oglašavanja (PROM) na radiju i televiziji umanjenih za PDV.

### **Član 12.**

Na obračunate iznose naknada za emitovanje izvedbi muzičkih djela utvrđene tarifom iz člana 11. stav 2. ovog Ugovora obračunava se iznos PDV-a.

## **VII. DOSTAVA PODATAKA**

### **Član 13.**

(1) Do postupanja KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE u skladu s članom 27. st. 3 ZKOP-a odnosno do stavljanja na raspolaganje o svom trošku KORISNIKU kompjuterskog programa koji će automatski evidentirati emitirane izvedbe, KORISNIK je dužan dostaviti KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI putem maila, na posebnim elektronskim obrascima, koje će im staviti na raspolaganje KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA svakog zadnjeg dana u tekućem mjesecu, osim ako isti ne padaju na nedjelju, državni ili religijski praznik, istinite i tačne podatke o korištenim izvedbama iz repertoara KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE.

(2) KORISNIK je dužan da ovlaštenim licima KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE omogućuje da uz prethodnu najavu steknu uvid u dokumentaciju, koja se odnosi na NPK od PSME i PROM, a koji su od značaja za obračun naknade prema tarifi iz člana 11. stav 2.

(3) KORISNIK je dužan da KOLEKTIVNU ORGANIZACIJU blagovremeno informiše o svim podacima i okolnostima, koje su od značaja za obračun naknade prema tarifi iz člana 11. stav 2.

## **VIII. ROK I NAČIN NAPLATE NAKNADE**

### **Član 14.**

(1) KORISNIK plaća naknadu za emitovanje izvedbi muzičkih djela sa snimka utvrđenu u članu 11. stav 2. ovog Ugovora na osnovu računa koji mu izdaje i dostavlja KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA.

(2) Račun iz prethodnog stava KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA će KORISNIKU ispostaviti prvi put u roku od 7 dana od dana dostave podataka za obračun naknade shodno članu 10. Ugovora, odnosno na osnovu podataka iz člana 10. ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA. Ostale račune KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA će ispostavljati mjesečno.

(3) Račun se dostavlja putem preporučene pošte na adresu sjedišta odnosno adresu za prijem pošte navedenu u ovom ugovoru i to: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 12, 71 000 Sarajevo, i smatraće se da je račun uredno dostavljen, ukoliko se u roku od 14 dana od slanja računa pošiljka ne vrati na adresu KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE. O slanju računa KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA će obavijestiti KORISNIKA i putem zvanične adrese za elektronsku poštu i to: jadranka.baskarad@bhrt.ba, finansije@bhrt.ba i generalna.direkcija@bhrt.ba.

(4) Račun mora obavezno sadržavati broj KOLEKTIVNOG UGOVORA, datum izdavanja računa, obračunski period i godinu na koji se odnosi, način obračuna naknade pozivom na tarifu koja je sastavni dio KOLEKTIVNOG UGOVORA.

(5) KORISNIK je dužan račun iz prethodnog stava platiti u roku do 60 dana od dana prijema računa. U slučaju dostave računa putem preporučene pošte iz stava 3. ovog člana, kao dan prijema smatra se 14. dan od dana slanja računa.

(6) KORISNIK može reklamirati račun KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI u roku do 15 dana od prijema iste.

(7) KORISNIK plaća račun u skladu sa prethodnim stavovima na transakcijski račun KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE uz navođenje sljedećih podataka:

Primalac: Asocijacija izvođača i svirača „AIS“

Transakcijski račun: 3387202254275832 .

Koji se vodi kod: UniCredit Bank

Svrha uplate: Naknada za emitovanje izvedbi muzičkih djela sa snimka po računu broj:

## **IX. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 15.**

(1) KORISNIK se obavezuje na promovisanje poštivanja prava zajemčenih Zakonom o autorskom i srodnim pravima na način koji odgovara programskoj shemi istog, bez ograničavajuće minutaže.

(2) U slučaju neopravdanog odbijanja izvršavanja ove ugovorne obaveze od strane KORISNIKA, KOLEKTIVA ORGANIZACIJA će o tome neodložno informisati, te opomenuti KORISNIKA, o neizvršavanju iste.

### **Član 16.**

(1) Ukoliko KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ne ispunjava svoje obaveze i ne poštuje odredbe KOLEKTIVNOG UGOVORA KORISNIK može izmirivati svoje finansijske obaveze po u roku i na način predviđen članom 14. ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA deponovanjem iznosa naknada po izdatim računima na sudu ili kod notara, sve dok KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ne počne ispunjavati svoje ugovorne obaveze i ne počne poštovati odredbe KOLEKTIVNOG UGOVORA.

### **Član 17.**

(1) KORISNIK može jednostrano raskinuti ovaj KOLEKTIVNI UGOVOR u sljedećim slučajevima:

- ukoliko dozvola za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja izvođačkih prava na muzičkim djelima bude oduzeta KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI, odnosno dodijeljena drugom subjektu;
- ukoliko KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA grubo krši odredbe KOLEKTIVNOG UGOVORA;
- ukoliko KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA grubo krši odredbe ZKOP-a i ZASP-a.

(2) Ugovor je raskinut istekom 30 dana od dana dostavljanja pismene obavijesti o tome KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI. Odredbe o dostavi iz člana 13. ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA se primjenjuju.

### **Član 18.**

(1) Ugovorne strane će biti potpuno ili djelimično oslobođene izvršavanja svojih obaveza na osnovu ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA, ukoliko na izvršenje tih obaveza utječu okolnosti van njihove kontrole, koje su nastale poslije zaključenja ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA, a koje se nisu mogle predvidjeti i čije se posljedice nisu mogle izbjeći, spriječiti ili otkloniti (viša sila).

(2) Niti jedna ugovorna strana neće biti odgovorna drugoj zbog prestanka ili kašnjenja u izvršavanja svojih obaveza zbog razloga više sile, među koje spadaju, ali nisu ograničeni na, prirodne katastrofe kao što su požar, poplava, zemljotres; meteorološke ili astronomske smetnje; eksplozije; djela vlade (uključujući, ali ne i ograničeno, naredbe, propise ili direktije vlade, bilo strane ili domaće, ili bilo kojeg ministarstva, agencije ili komisije); telekomunikacijskih kvarova,

državnih hitnih slučajeva: epidemija; pobuna; nereda; ratova; karantinskih ograničenja; embarga; generalnih štrajkova i slično.

(3) O okolnostima iz stava 1. i 2. ovog člana ugovorne strane su dužne pismeno, sa detaljnim obrazloženjem, dostupnim i provjerljivim dokazima obavijestiti jedna drugu i RAK.

#### Član 19.

Na sva pitanja, koja nisu izričito uređena ovim KOLEKTIVNIM UGOVORM, neposredno se primjenjuju odredbe ZASP-a, ZKOP-a i Zakona o obligacionim odnosima Federacije BiH i Republike Srpske.

#### Član 20.

(1) KOLEKTIVNI UGOVOR se smatra zaključenim kada ga potpišu obje ugovorne strane i KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA je dužna da ga objavi u «Sl. glasniku BiH» u najkraćem roku nakon potpisivanja.

(2) KOLEKTIVNI UGOVOR počinje da važi 15 dana od dana njegove objave u «Sl. glasniku BiH» za KORISNIKA.

#### Član 21.

(1) Ovaj KOLEKTIVNI UGOVOR traje dvije godine od dana njegovog zaključenja. Ugovorne strane su saglasne i obavezuju se da će blagovremeno prije isteka važenja ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA preduzeti neophodne korake u cilju zaključenja novog ugovora.

(2) KOLEKTIVNA ORGANIZACIJE se obavezuje da će najkasnije 60 dana do isteka važenja KOLEKTIVNOG UGOVORA objaviti poziv za pregovore za zaključenje novog ugovora, o emitovanju izvedbi sa snimka i njihovog činjenja dostupnim javnosti u skladu sa članom 25. stav 1. i 2. ZKOP-a.

(3) KORISNIK se obavezuje da će se u zakonskom roku odazvati predmetnom pozivu i stupiti u pregovore sa KOLEKTIVNOM ORGANIZACIJOM u cilju zaključenja novog ugovora.

(4) KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA može raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Korisnik grubo krši odredbe ovog Ugovora. Ugovor je raskinut istekom 30 dana od dana dostavljanja pismene obavijesti o tome Korisniku.

#### Član 22.

(1) Eventualne sporove, koji rezultiraju iz primjene ili tumačenja ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno.

(2) Ukoliko sporazumno rješenje spora ne bude moguće, a predmet spora je u nadležnosti Vijeća za autorsko pravo iz člana 32. stav 1. ZKOP, ugovorne strane su dužne pokrenuti postupak pred tim Vijećem.

(3) Ukoliko u momentu nastanka spora Vijeće za autorsko pravo ne bude formirano, za njegovo rješavanje nadležan je sud u Sarajevu.

(4) Ukoliko spor iz stava 2. ovog člana nije u nadležnosti Vijeće za autorsko pravo, za njegovo rješavanje je nadležan sud u Sarajevu.

#### Član 23.


Ovaj je ugovor zaključen u 5 (pet) jednakih izvornih primjeraka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu, a 1 (jedan) primjerak KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA će dostaviti Institutu za intelektualno vlasništvo BiH u skladu sa članom 12. stav 4. ZKOP-a.

KORISNIK  
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

  
Belmin Karamehmedović  
generalni direktor

Broj: 100-00-1343/23  
Datum: 14.07.2023.

KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA  
«AIS» Asocijacija izvođača i svirača

  
Almir Ajanović  
predsjednik upravnog odbora

Broj:451b/23  
Datum:19.06.2023.godine